

Song 3 – It's ok

<http://www.museke.com/en/node/261>

Album U can't touch me

Artistes Daasebre Dwamena (Gyamenah)

Language Twi

Runtime 4:31

Track # 2

Video URL: <http://www.museke.com/en/node/261>

Writer: Daasebre Gyamenah

Year 2001

Nsɛm Asekyɛ (Words and Expressions Explained)

Awerchoo na aha madwen – I am consumed with sorrow

Ebia na obi anko te aseɛ - someone may not understand

Fom obi – offend, wrong s.o.

mesɛ wo – I beg you

ne twa nyɛ ntwana – not easy to cut down

Tu fo – to advise

yenka no kɛse – we don't say it out loud

Nsɛmmisa (Questions)

- 1- Adɛn nti na ne werɛ aho?
- 2- Adɛn nti na ɔse ne dɔfo no mfa ne bone nkɛ no?
- 3- Sɛ wo dɔfo fom wo a deɛn na wobɛyɛ?
- 4- Adɔfo tuu ne fo sɛ deɛn?
- 5- Adɛn nti na wantie afotuo no?

Dwumadie (Exercise)

1. Tie dwom no yie na hwehwe nsemfua a ayera wo mu no na fa hyehye mu (Listen to the song carefully and find the missing words)

1. Fa dwom no ko borofu mu (Translate the song into English)

Chorus (3x)

-----a, mekaee mafom wo a, odo, me----- wo, Sweetie, mepa wo
kyew, mese, it's OK.

Verse 1

Awereho na aha -----, enye se onna ho mpe me. Odo ntie me, ntie
menkae, kae se medo no nkoaa, na eye a, yenka no kese, ebia na obi ankote -----
-----, Okay nso, ebiri baako nye nti no, nko ngya m'akyi o, enti mmua won sei dee,
obakofu mereka no sen nie, odo fakyee, fakyee ma yentena se ----- no.
M'anigyie adane -----Mesisu yi aka me tirimu. M'ano yi mereka Nana,
medwen wo ha, mente ase.

Verse 2

Adofu retu mefo se -----a merebeka yi de asem beba me-----
mese menhwe ho efiri se, obaa no do me pii. M'aso asusu se obetwe me nsa ako awiee.
Nti, odo mesre wo ----- maye mmer. Nti menya ----- akoka
akyeru odo se onfa me ----- nkye me, enti saa mawu ahye no, mese
----- bata bo ne twa ye twa na, nti odo me----- wo my dear, it's

ok. Me nan gu fam, my dear, mesre wo se wogye m'adwuma anadwo a, Ao, baby, mese adee biara meye ama wo.

Dwumadie (Role-Play)

To dwom no ma yentie.

Adesua (Lessons from song)

Asuadee ben na woanya afiri dwom yi mu?